

L' IGNORANCIA

REVISTA CRÓNICA

ORGÀ Y XEREMÍES D' UNA SOCIEDAT DE MALLORQUINS.

A Palma, cada número.....	2 cèntims.
Fòra de Palma » »	2 1/2
Números atrassats » »	4

Sonarà cada dissapte, si té vinent à sa flauta.

S'envian es números à domicili, tant à dins Ciutat com à ses Viles, pagant per adelantat à s'Administració (Cadena de Cort n.º 11), 1 pesseta à conta de 16 números.

UNA MARAGASSA COM MOLTES ALTRES.

—Bòn dia, Catalina. ¿Com vos campan per aquí? ¿qu'estau bòns tots?

—Sí, Margalida; gracies à Deu tots menjam de s'olla gran. ¿Y vòltros que no estau bòns també?

—Si; tothom roga bé es crostons sense havè mesté clivetes ni envinagrat, y gracies sian dades al Señó, val més axí que gastarho en purgues. ¿Y ahont tens n'Ayneta?

—No es torbará molt à vení des Col·legi.

—Jò pensava que ja no hey anava. ¿Quants d'aüs té? Dêu essé des temps d'En Tòni méu, que dins aquest mes en complirà devuyt.

—Ca, dòna! Ella es un poch més jove. No la fasses tan véya encara. Es dissapte de Nadal en farà sètze.

—Jò creya que ja n'havia cumplits dessèt.

—¿No tròbas, Margalida, que s'es feta una polla de lo més curra? Fieta, no es perque sia fiya méua; però per molt que mir, cap ne veix de tant guapa com ella. Mal m'está es dirhó, però es vè. ¿Que no'u tròbes tú?

—Vè es. S'alire dia la 'm mirava; y té uns colós de lo més fins; y está de lo més desarrollada. Ell ja es una fadrina acabada.

—¡Oh! sí. Tothom n'está ensansat de veurerla tan fèta per s'edat que té. Bono, també t'diré que per ventura trobarias pòques mares qu'es cuydan de ses séues fiyes tant bé com jò.

—Axò, tú t'ho pensas. ¿Y que fas tú més que ses altres mares? Jò crech estimá sa méua fiya tant com tú sa téua.

—Jò t'diré, Margalida. Ja crech jò que totes ses mares estiman y es cuydan des séus infants; però no totes fan lo que jò fas. Mira; has de sèbre que cada dia m'axech ben dematí, y li don à dins es llit un tassonet de llet acabada de muñí, y totduna que l'ha beguda es torna quedá dormida, y dona gust veurera amb aquella caretta tant fina y

aquells colorets de ròsa: pareix una Puríssima.

—¿Y que s'axeca molt tart?
—No; devés les nou y mitja.
—¿Y quant s'axeca que barena? ¿No li basta sa llet?

—¡Ca, dòna! jo enseguida li don es xocolate amb una ensaymada de quatre, y després se pòsa en es tocadó, se renta bé y quant vé sa pentinadora la me dexa fèta una Princesa. Passa per aquí un dia devés les onze, y la veurás, y la sentirás tocá es piano y cantá; perque en aquexa hora vé es mestre que l'enseña. T'admirarás de veure, Margalida, amb quina gracia y amb quin salero s'en desfá.

—¿Y à na quina hora es que va a n'es Col·legi.

—Es dematí no hey va may; no tendrà temps per rès; ni tampoch li convendria, perque axò seria atropellarla massa, y podria essé un perjodici p' es séu *desarrollo*; no fieta, no; no vuy jò tudarla, ¡ca! de cap manera. Perque, veus, Margalida; jò després que s'en es anat es mestre, que ja son devés les onze y mitja, li fas prendre una tasseta de bròu y un ditet de ví generós amb un madritxo per entonisá s'*estómago*, perqu'es diná li senti bé. Bono, tot heu fas per conservarla axí tan robusta, ¿que no tròbas que fas bé?

—Però, Catalina, jò lo que tròb es que li donas espesses vegades. ¿Y devés quin' hora dina?

—De les dotze y mitja à la una; perque à les dues s'en va à n'es Col·legi.

—¿Que l'acompanyas tú ó s'en va tota sola?

—Jò no la puch accompanyá, però pach tres pessetes cada mes à madò Marieta d'aquí devant, y l'acompanya d'anada y venguda.

—¿Y devés quin' hora vè?

—A les cinch en punt surt des Col·legi.

—¿Y ja no torna sortí de casa fins l'ondegà?

—Sí, dòna; quant arriba, barena; y després sortim à fé quatre passes perque se distregà, y entrada de nit l'acompanya à s'acadèmia de ball. ¡Oh! Margalideta

si la vésses ballá, de segú que dirias, axò es lo milló que s'es vist à Mallorca; té una gracia extraordinaria; els homos hey bavan amb ella; es una monada; amb so cap caygudet demunt es pit des balladó, y amb sa maneta dreta à s'altari des seu pit.... Vaja, heu fa de lo milló.

—¿Y es téu homo, Catalina, que també bava?

—¡Oh! Es méu homo no bava en rès; es una *antigualla*; ell hasta li sap greu es sentirla lletgí: y cuidado que lletgeix de lo milló. Don Paquito, es fiy des señó des primé pis, li proporciona unes novèlles que parlan d'*amores*, y están de lo més bé; ella hey passa un gust que no es pòt dí.

—¿Y aquest jove que li proporciona tans bòns llibres, qu'es molt gran?

—¡Ca! ell es un ninò encara: deu tení.... com ella, uns sètze ó dessèt aüs. Devegades s'encalsan y s'afèrran.... y rès, vaja, son dos innocentòts; qualche pich em fan esclatá de riure.

—¿Y son pare, es téu homo, qu'hey diu? ¿que també li fan riayes com à tú?

—Poch à poch; ell devant son pare no'u fan.

—¡Ola!!!! Son tan innocentòts y es guardan de que son pare los véja. ¡Ah, Catalineta! dispensa que jò, com amiga que som téua, et parli axí com sent. Diguem: ¿qu'es lo que guaña es téu homo amb s'empleo que té?

—¿Y que no'u saps? Quatre pessetes, sinó que té un poch de *descuento*.

—¿Y com pòts aguantá es gasto que fas amb sa téua fiya? Perque tú no deus guañá rès; es temps no't basta per anà derrera ella y cuydarte de s'hom y des dos atlòts. ¿Y ella que no t'ajuda à ses feynes? ¿Tant mateix sap posá un padás à uns calsons, cosí una camíà, arreglar-sé sa séua ròba y fé ses feynes de la casa?

—No. ¿Y tú que pensas qu'à s'edat que té, tenga que sèbre tot axò qu'has dit? No, fieta; fins aquí no li he fét enseñá rès pús que brodá un poch, fé punt de ganxet, flòrs de ròba y varies cosetes de papé picat; y ara qu'aprén de tocá es piano y cantá y ballá, ¿que tròbas

que no li basta per somada? ja heu veyrem més envant.

—Però escoltèm, Catalina, jò tròb que tú gastes amb sa téua fiya més de lo que guaña es téu homó; y per lo mateix crech qu'ell no'n deu està massa satisfet; per que precisament vòltros en lloch d'estalviá qualche coseta, més prest deveu aná enrera; jò heu tròb axí còm t'ho dich.

—Estrañ molt que pensis d'aquest mòdo, perqu'has d'entendre que si jò pensás còm pensa es méu homó, podria essé tenguessam més pessetes, però també tendriam sa fiya de lo més atrassada.

—¿Y tú que t'creus tenirla molt adelantada? ¿Pensas tú que n'sèbre fé punt de ganxet, flòrs de papé, ballá, tocá es piano y cantá, ja la tens instruïda? ¡Oh! qu'hey vas d'errada, Catalineta.

—Ja dús es papés ben bañats, Margalida. Aquest mòdo de pensá téu, jò l'tròb de lo més atrassat. Vamos, diguem, ¿que tendrà qu'agrahirté sa téua fiya quant serà gran? Rés; perque tú no li has guardat cap consideració; sinó que petita, petita, li has fét fé totes ses feynes de la casa còm si hagués estat una criadota; lo que jò à sa méua l'he criada de mòdo y manera que quant venga es cas, que vendrà, de qu'es casi amb un seño, sápiga representá y fé es papé de señora. Sí, Margalida. Has de sèbre que lo qu'he gastat y gast amb ella ha d'essé còm un capital qu'he posat à una Caxa d'ahorros, y qu'esper donarà uns bons interessos; y sinó *el tiempo doy por testigo*: ¡no faltava més que jò no la casás amb un seño!

—¡Oh, Catalineta! ¡Que vas de fuyta! Tú me dius que sa méua fiya rès tendrà qu'agrahirmé perque de petita li he mostrat de fé ses feynes de ca-séua còm si fós una criadota. ¡Ah, fieta! tú si que dús es papés ben bañats. Jò he enseñat à sa méua fiya à dú es càrrec de sa casa, tayá y cosí una camia, ferse sa ròba per ella, còm igualment sa de son pare y d'ets seus germans; lletgí, escriure y ses quatre retgles primeres de s'aritmètica; perque si Deu Nòstro Señó dispón qu'un dia arrib à essé espòsa y mare, sápiga cumplí amb sos devers d'una vertadera dòna de ca-séua. Axò es lo que jò he fét amb sa méua fiya; mentres tú has fét de sa téua un *figurín* que ja may serà ni *chicha ni limoná*. Tú tens còm assegurat que la casarás amb un seño, y jò esper que ni la casarás amb un seño ni amb un trabayadó; amb so seño perque ni tú ni es téu homó necessitau fé testament; y amb so trabayadó perque tot quant guañaaria amb so seu trabay no bastaria per guants, pomades y aygos d'oló, y.....

—Y tú pòts creure, Margalida, que jò consentís qu'aquesta fiyeta méua se casás amb un trabayadó? ¡Ca! Una atlòta tant fineta, tan bona per un Marqués, qu'hagués de teni un homó amb ses mans plenes de calls! Vamos, Margalida, tú somias. Vaja, dexem aná axò.

—Tú si que somies de despèrta, Catalina. Escoltam bé, que t'vuy parlá còm à bona amiga y apòsta som venguda per avisarté. Mira; has de sèbre que tothom parla de tú, y es riuen de tú, y fan xixina de sa téua fiya. Amb una paraula, es téu nòm serveix de saynete per dins cassinos y tavèrnes; y et tractan de lòca, y en es téu marit de bragues y de pòca cosa perque no fa tròssos es gayato demunt sa téua esquena; y tot per aqueix mòdo còm crias sa téua fiya.....

—Però, Margalideta.....

—Calla, dexem dí. Tú critiques es que jò haja criat sa méua fiya des mòdo que l'he criada; còm una dòna ordinaria segons es téu dí, y t'equivòques, y bé; perque jò l'he educada de manera que sia bona per un menestral y també per un seño, si venia es cas; lo que sa téua, còm t'he dit, no será bona per ningú. Ses feynes no s'aprenen en no essé de petites. Es señorio de bona lleys s'aprén à qualsevol edat. Però tú que contas casarlè amb un seño, ja deus sèbre qualche cosa des mòdo que t'espliques, ¿que tens sospites amb qualcun?

—No; però veix que son molts que mos saludan; lo mateix casats que fadrins.....

—¡Per amor de Deu, Catalina! No t'fies de saludos. Dexat aná de seños. S'atlòta encara es jove, enséñala còm he enseñat jò à sa méua; y si venia es cas de que necessitás ferho milló, de tot mòdo heu sabria maná. Sí, fieta; axò es lo que li convé à ella y à tú, y à tota sa familia; y dexa aná axò de ganxet, y flòrs, y papé picat, per quant sabrà fé lo més necessari; perque tot es estufera y rès pús; y sobre tot, no la dugues may à s'Acadèmia des ball, ni à ballá en lloch; ja val més que l'acompanyes à l'Iglesia à sentí sa doctrina qu'es lo que més interessa à una jove; y si heu fas axí totes ses personnes sensates heu aplaudirán y es téu marit estarà de lo més satisfet, perque veurà que sa séua dòna y sa séua fiya han près es bòn camí per agradá à Deu y à n'ets homos; y lo més principal de tot es que ses quatre pessetes que teniu de paga vos bastarán per viure; perque també has de suprimir sa llet, sa floreta de bròu, es ví generós y es madritxo. Encara més, Catalina; lleva t'des cap axò que dius que lo que gastes amb ella ha d'essé còm que posá un capital à una Caxa d'ahorros; no hey penses amb axò, perque son uns capitals molt esposats à perdere; perque, fieta, son molt cercats p' es jugados de pòca conciència; y es dia que ells hey pòden posá sa má s'en duan tot es tresò y dexan sa caxa còmsevuya; y també et diré que no has de permetre que Don Paquito li don novèlles qualsevòls. Ja val més que lleixesca llibres de bona moral que l'enseñin à essé una dòna virtuosa: y per acabá, Catalina, no vulgues qu'En Paquito y ella s'encal-

sen y s'afèrrin perque no fós cosa que perdessem s'inocència que tú tròbas que teuen encara.

—Mira, Margalida; amb lo que m'has dit m'has ubèrt ets uys. Jò no vuy que me critiquin. Conech qu'ets una bona amiga y ses téues paraules m'han convensuda y te dich que tens moltíssima de rahó; per lo mateix, encara que m'costarà pena, estich dispòsta à fé tot quant m'has indicat.

—Ydò, Catalina, si tú heu fas, t'assegur que farás sa felicitat de n'Ayнета y sa téua, perque Deu Nòstro Señó et donarà sa séua santa má y vos tornarà sa tranquilitat que fa temps vos falta à dins d'aquesta casa.

—Margalida, heu faré; y en vés de durla en es balls la duré à l'Iglesia, ó à ca-téua perque aprenga de sa téua fiya.

—Vamos, ydò, Catalina; en nòm de Deu, te don s'enhorabòna.

—Gracies, Margalida; tú m'has llevada una bêna de devant la vista y m'has tornada en es bòn camí; y el seguiré.

¡Oh, Bòn-Jesús! y que n'hi ha de moltes de *Maragasses* que necessitan que los donin una bona llissó; y que la prengan en bé y amb humilitat còm na Catalina, qu'es lo més mal de consegüir de tot per causa d'aquest dimoni d'orgull, de vanitat y d'ambició que las té cegues.

UN RONDAYÉ.

NEGOCI.

Arribats à un temps ja som
Qu'un no es pòt girà per lloch,
Y es mesté aná à pòch à pòch
Caminant amb pèus de plom

Qui sab s'è un pané fa un èrvo,
Qui ha fét un plat sòl s'è un còssi;
Y n'hi ha molts que fent es bòvo
Procuran fé es seu negòci.

Amb catxassa
Hem de doná cada passa:
Que si en tèrres de Castella
Sòlen demaná «Qui es ella»
En veure ua enderivell;
Dins sa daurada roqueta
Hem de preguntá «Qui es ell?»

Qui es ell; s'entén volé sèbre
Es negòci que govèrna
Aquelloc sòci que mos enlluèrnat,
O aquell plat que sap à pèbre:
Averiguá quina bossa
Es sa qu'un vòl esfondrá
Quant veus que t'cerca amoxá
O tirarte qualche cosa.

Dins Mallorca,
Terra d'homos bastant xòrca,
Ahont tothom tròba més bona
Una unsa d'or qu'una dòna,
En que sia bona pell;
En veure fressa totduna
Hem de demaná «Qui es ell?»

Si un desconegut te cerca
Amb capa de bon amich,
Y s'alaba de que es rich,
Y no t' dia es que ni es perque:
No l' te cregues. Fé es cap viu
Y estali del tot alèrta.
No deixes cap pòrta ubèrta
D' es téu còd, qu' hey vòl fè es niu.
Pensa qu' erra
Sa persona que molt xèrra.
Y sòlen corre unes maules
Plenes de bònes paraules
Qu' et buydarán es cervell.
Convé qu' oreyes de cònsul
Fasses per sèbre: *Qui es ell.*

En veurás qualcun cap baix
Que gasta bòna elevita,
Y sovintet te visita.
¿Saps que cerca? Es téu calaix.
Tú fesli bòna xacòta;
Donalí estretes de mans
Y trèulo 't de casa, abans
Qu' afin si guardas marròta.
De sa sala
L' acompañas à s' escala
Amb sa boca de mèl plena
Y copets demunt s' esquena,
Perque no's destrempe s' ausell;
Y devall devall procura
Arribá à sèbre *Qui es ell.*

Si un mercadé 't promet sort
Amb una empresa que té,
Pensa «Pòrch y mercadé,
Tres dies després de mòrt.»
Ja pòts creure ben segú
Que si fos aquella cosa
Tant sortada còm supòsa
No cercaria à ningú.
Ell voldria
Tréure de sa Loteria
Es prèmi gròs; y un elet
Que li pagàs es billet.
¡No pensa mal s' estornell!
Per lo mateix averigua
Abans d' amollá... *Qui es ell.*

Qualcuns en veurás també
Qu' amb capa de relligió
Duan arpes de falcó,
De milana ó d' esparvé.
Aquests son es més de tema
Perque, amagant-te es dos caps
D' es fil, distingí no saps
Es Carnal de sa Corema.
Un percut
Sempre's creu trobá salut
Dins es còd' un hòmo bò.
¿Y si coneix qu' aquell còd
Es còm es còd' un capdell
Ahont-acudirà es pòbre homo?
Que abans s' enter de... *Qui es ell.*

Qualque atòta jove hey ha
Vestida de prometènса
Que prèn còm à gròssa ofènса
Que li parlan de casá.
«No'm converseu de tal còsa.
Jò déxá d' essè fadrina!
Quant tench d' entrá caputxina
Per essè de Déu espòsa...»
Parlem clàs:
Es devegades el cás
Que per amor ó capritxo

S'ha enamorada d'un bitxo
Que no arriba à ca nanell,
Y à ca-séua no l' admeten;
Y sinò, cerea... *Qui es ell.*

Qualcun en veurás qu' es alt
Y à devant tú fa es petit.
Es beneyt, s' empagatit,
Es sord, es cégo, es malalt.
Y sap plorá quant ell vòl,
Maldament tenga riayes;
Y amb ses singides plorayes
Demana un poch de consòl;
O qu' esrigues,
O que parles, ò que digues,
O que empeñes à quelch.
Rès de doblés; sòls que tú
Prengues es bastó y capell
Per recomaná un assunto...
Abans indaga... *Qui es ell.*

Un amich que jò tenia
Hòmo sabut y simpàtic
Que feya da catedràtic
D' Història y Geografia;
Quant notava lo que son
Ses illes dins sa cartera,
Me deya que Mallorca era
La sisena part del mon.
Ben mirat
En part axò es veritat;
Perque si per dins Castella
Demandan sempre *¿Qui es ella?*
En sentí sonà un ciurell;
Dins aquesta Part sisena
Hem de preguntá *¿Qui es ella?*

PEP D' AUBENA.

XEREMIÀDES.

Se passetjan unes dònes vestides de pageses que demandan llimosna p' el Santíssim Sagrament ó de sa Vileta ó de Son Sardina ó de la Bonanova ó d' altres parts; y sabem que si es veritat per una part que n' hi ha que no enganen n' hi ha d' altres qu' heu fan p' es séus dolents fins y efectes.

Convençoria qu' à ses vertaderes los donassen un ofici ó esquela firmada des Vicari perque no les confonguessen amb aquestes altres esplotadores del pròxim.

* * *

Es un gust passá per Plassa à devés les vuyt ó les nou des demati y veure lo mateix que si n'hagués passat una processó, tot encatitat de cloveyes de tarònja, però per llarch. Seria bò qu' es picapedrés qu' hey barenan escohissen un lloc aproposit per posarleshí y no hey hauria peril de pegá un bòn esclat còm sovint sovint n' hi pegan ses moltes personnes que per allà ne passan.

* * *

Pareix qu' ets Húngaros ja han deixat es fòssos de sa Pòrta de Jesús, y carregantsè ses barraques sòls no han dit «Adios.»

Es segú que son per ses viles perque en tenian intenció.
Que los vaja bé.

* * *

Lletgim à un periòdich qu' à sa villa de Chaumont s'ha prèsa s'iniciativa per s' erecció d'una estàtua à s' inventò de s' alumbrat per gas, Fèlip Lebon, natural de Brachay (Fransa.)

Molts son ets administradós y directós de fàbriques de gas qu' han promès à dita població es seu apoyo, haventsé ja constituit una junta provisional baix sa presidència honorífica de s' Alcalde de Chaumont y s' efectiva de M. Foucart, president de sa Societat tècnica de s' industria des gas à Fransa.

TRES BESADES.

I

A dins un brès molt garrit
Més blanch que sa blanca neu,
Un ninet, jàngel de Deu!
Descansa ben adormit.
El contempla fit à fit,
Respetant son tranquil sò,
Sa mare plena de pò
P' es desitx d' una besada;
El mira, ja ley ha dada
Y amb ella mesclat el cò.

II

Ets més garrida qu' es sòl,
Que sa lluna y ses estrelles;
Ets de totes ses doncelles
Sòls sa que'm pòts da consòl;
T' estim més qu' es cò no vòl...
A ton costat es un Cèl...
Sa téua boca es de mèl...
Te desitx da una besada.
L' estreñy. ¡Ay! Ja ley ha dada
Y mesclada amb ella fèl.

III

En es Born un demati
Sa música está tocant,
Y mil atlòtes folgant
En fan d' ell un bell jardí;
Compareix allá es fadrí
Y pòt contemplá admirat
Ses besades que s' han dat
Ses qu' es titulan amigues...
Besades que son ortigues
Mesclades amb falsedat.

UN FERIT D' ALA.

COVERBOS.

Ets oficials de marina francesos de l' antiguèa, eran molt orgullosos, y ses dònes heu eran encara més.

Una d' elles va tenir un dia convidat à dinà à un oficial de Cavalleria, y no

s'aturava d'apostrofarlo amb so nom de senó oficial de terra.

—El senó oficial de terra, menjará d'axò? ¿El senó oficial de terra, vol axò altre?

S'official incomodat, li digué:

—Señora, ¿per ventura es seu senó es de porcelana?

**

Federich el Gran tenia sa costum, sempre que veia un soldat nou à sa seu Guardia, de ferri aquestes tres preguntes: ¿Quina edat tens? ¿Quant de temps fa que me serveys? ¿Te donan es plus y es vestit corresponent?

Un jove francés va entrà à serví à sa seu Guardia, y còm no entenia s'aleman li enseñaren just sa respòsta d'aquestes preguntes per orde.

El Rey el dia seguent li féu ses preguntes però amb órde diferent y li digué:

—¿Quant de temps fa que serveys?

—Vintiun any, (respongué es soldat.)

El Rey trobava molt qu'un mosso tan jove tengués tants d'años de servici.

—¿Y quina edat tens?

—Un any, senó.

—Crech que tú ó jò estàm llocos.

—Un y altre, senó.

El Rey s'enfadà fins qu'un majó li digué lo que feya el cas.

Federich llavò se posà à riure quant va sèbre es cas y va féu enseñà s'aleman à n'es soldat.

**

Un escolà que mostrava l'Iglesia à un forastè quan varen esser à una capella qu'hey havia un cap de mòrt digué:

—Axò es es cap de Sant Agustí.

Arribaren à una altra capella ahont trobaren un altre cap de mòrt més petit.

Es forastè demanà de qui era aquell y s'escolà que no heu sabia, contestà:

—Aquest es des mateix Sant quant era petit.

**

Una vegada sentenciaren à mòrt à un jove qu'avia assassinat à son pare y à sa mare y es Jutge, còm es de costum, després d'haverlì lletgida sa sentència li digué:

—¿Tens rès qu'alegá?

—Si senó, tenga en conta, senó Jutge, que som un pòbre atlòt sense pare ni mare.

**

A una Iglesia férant un ròbo y se deya que s'escolà havia vist es lladre.

Es Jutge el féu compareixa y li digué:

—¿Vió V. algun sugeto en la Iglesia?

—No señor, (contestà s'escolà.)

—¿V. no conoce al ladron?

—Señor, (digué,) ni lo sapo ni lo conego.

**

Un senó digné à un capellà qu'havia menjat carn en sa Corema; si era pecat.

—¿Qu'era en divendres?

—No senó.

—¿Ydò la menjá en Butla?

—No senó, amb forqueta.

**

Un homo volia féu jochs à un ca y li digueran:

—No vos hi acosteü que vos pòt mossegá.

—¿Y porque?

—Perque no vos coneix.

—No'm coneix. Digauli que'm diuen Juan.

**

Un metge va féu una recepta à un malalt y quant s'en anava li digué mostrantli es papé:

—Axò heu ha de pendre d'aquí mitja hora, y jò tornaré es vespre à veure si à anat bé.

—No tenga ànsia, (digué es malalt.)

Es vespre es metge hey anà y li digué:

—Qu'anat bé, heu dèu havè trobat bò porque tenia bon gust.

Es malalt contestà:

—No es que tengués mal gust però per poch m'aufech s'ha aferrat à n'es paladá y no volia passá de cap manera.

Es malalt s'havia menjat es papé en lloc d'anà à comprà sa medicina.

**

Un homo molt pòbre digué à un rich avaro per veure si li daria qualche cosa:

—Cada dia prech à Deu perque li don salut y doblés; y es rich li contestà:

—¿Y porque no pregau per vos que heu necessitat més que jò?

**

Un mariné que s'havia de casá quant l'examinava de doctrina es Rectò li demanà:

—¿El Pare es Deu?

—Sí, pare.

—¿El Fill es Deu?

—No pare.

—¿Que vòl dí? ¿Es Fiy no's Deu?

—No pare. Heu serà quant serà mòrt.

Un homo anà à ses completes y à sa lletanía à una Iglesia y quant sortia trobà un coneigut que li digué:

—¿Com t'han agradat avuy ses completes?

—Molt, però tot heu han dit en llatí ménos es *Gloria Patri* y s'*Ora pro nobis*.

**

Una veua sempre encenia dos ciris à un quadro de San Miquèl que tenia; un à n'el Sant y s'altre à n'el Dimòni, y un homo li digué; perque heu feya.

—N'encenç un à Sant Miquèl (contestà ella,) perque m'fassa bé y s'altra à n'el Dimòni per alegrarlò y que no'm fassa mal.

PORROS-FUYES.

SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT.

GEROGLIFICH.—*Si fa sòl, dormiré.*

SEMLANSES.—1. *En que du cara.*

2. *En qu'es negre.*

3. *En qu'es torta.*

4. *En qu'han mesté escolta.*

QUADRAT.....—*Palco-Asead-Lepre-Carts-Odesa.*

XARADA.....—*Ma-ri-a-no.*


FUGA.....—*Bram d'asc no puja al Cèl.*

ENDEVINAYA.—*No cap, perque dóna bots.*

—

GEROGLIFICH.

Noya ★ , , ,



JO SOM JO.

SEMLANSES.

1. ¿En que s'assebla una cirera à un lladó?

2. ¿Y una sangonera à un iman?

3. ¿Y ses fuyes des plátanos à ses dònes?

4. ¿Y s'alcarxofa à una persona?

MADÒ XAMENA.

—

TRIANGUL DE PARAULES.

: : :
: : :
: : :
: : :
: : :

Omplí aquests pichs amb lletres que llegides diagonalment y de través, digan: sa 1.^a retxa, un empleo de s'Ajuntament; sa 2.^a, una cyna de fusté; sa 3.^a, un llinatge; sa 4.^a, una part des còs, y sa 5.^a, una lletra.

ELL.

PROBLEMA.

Un amo de possessió tenia una guarda d'auyes; n'hi moriren una tercera part, una quarta part estaven malaltes, y una quinta part que ja s'adobaven; y digué que si n'hi hagués hagut 17 ménos que no haguessen estat malaltes, heu hagueran estat la mitat de totes ses auyes. Quantes auyes tenia quant totes estaven bones?

UIDAM IGNARUS.

CAVILACIÓ.

S' ACABARÁ

Compòndre amb aquestes lletres es nom d'un frut que devés es Juny n'hi ha molts que'n menjan y los sap greu ferm. S'enten, si tenen vergona.

UN RONDAYÉ.

FUGA DE CONSONANTS.

E . E . U . A . U I . A .. O . U . A
DUCH D'ETCHEM.

—

ENDEVINAYA.

Lo qu' es petit heu fas gròs

Lo que no es veu fas visible

De no rès fas un estudi

Y lo gròs fas invisible.

X..

(Ses solucions dissapte qui vé si som cius.)

6 MATX DE 1882

Estampa d' En Pere J. Gelabert.